

Diboto tše 12 tša go hlalose tša bana mabapi le **Coronavirus**



Akiba



Felami



Cathy



Obi



Kweni



Matšatšing ao a fetilego, o ile wa kgaotša goya sekolong. Sekolong sa gago ba ile ba tswalela mabati lebakanyana, gomme wena wa swanelwa ke go dula gae.

A naa, e kaba oa tseba gore go diragalang?

E re ke go botše ge, ke ka lebaka la kokwana-hloko ye kotsi ya go bitšwa **Coronavirus**, gomme e ka lwatša batho ka moka.



Kokwana-hloko ye ke selo se se nnyane, seo o ka se kgonego go se bona fela ka leihlo, gomme e ikoketša ka go tsena mebeleng ya batho.

Ka moo e lego ye nnyane ka gona, o ka kgona go e bona fela ge o ka šomiša microscope.




Ge šetše o lwala,

o tlelwa ke
phišo,




mamina a go
ela,




go gohlola



go palewa ke go
hema gabotse



Se se ka tloga se tšhoša kudu !



Kokwana-hloko ye ya go hloka pelohlomogi, yeo e tumilego ka leina la Coro, e phulegile nageng ya China gomme ya kekela dinageng tše dingwe tša lefase ka lebaka la go etela ga batho mafelong a go fapanafapana.

Gape e šetše e fihlile nageng tše bjalo ka Cameroon, Ivory Coast, Gabon, Chad, Afrika Borwa mmogo le dinageng tše dingwe kontinenteng ya Afrika.





Hlokomela, Coro ke kokwana-hloko e kotsi e le ruri! E kgona go go fetela fela ka go kgwathana le motho yoo e mo fetetšego. Ka nako tše dingwe, go a kgonega gore motho yoo e mo fetetšego, a seke a laetša dika.

Ke ka lebaka leo re swanetšego go ihlokomela ka go se :

- dumedišane ka diatla,
- gokarane le ba bangwe,
- iphophole goba go itshwara sefahlego ntle le go hlapa diatla.



Nna le bo buti baka ge re dumedišana,
re šomiša mkgwa wa Wakanda.

Iyoo, gape se se kgahliša ele ruri!






O swanetše go itšhireletša gomme o seye fao go nago le batho ba bantši. O seke wa bapala le bana ba bangwe ba kgauswi le mo o dulago gona. **Dula ka gae.**

Ge o dutše ka gae, o thuša batho ba bagolo go lwantšha kokwana-hloko ye, e bile o thuša le gore e seke ya go fetela gomme wena o e fetišetše go bangwe.

Ke a tshepa le wena
o a bona gore o
kaba mogale!



Nna le bagwera ba ka re tšeere sephetho sa go ba bagale ka go latela melao ye:



Go hlapa diatla tša rena ka meetse le sesepa kgafetša kgafetša



Go gohlolela ka gare ga sejabana, gomme re kobile letsogo



Go gohlolela ka gare ga tissue,



Go lahlela tissue yeo ka gare ga ditlakala ge ke feditše go e šomiša ga tee fela.





Ge o nyaka go ba mogale go swana le rena, latela melao yeo e tlogo re thuša ka moka go raka kokwana-hloko ye kotsi barego ke Coro mo lefaseng, eupša sa bohlokwa kudu ke gore o dule ka gae.



O seke wa lebala gore o
boela sekolong e se kgale, ka
gona go bohlokwa gore o
tšwele pele ka dithuto
tša gago.



DINOMORO TŠA TŠHOGANETŠO

 Republic of South Africa :

+27 800 029 999 / 1011

 Cameroon: **1510**

Text: Armelle Touko
Illustrations: Cédric Metino

Offered by
ADINKRA SARL
P.O. Box 15445
Yaoundé-Cameroun
00237693229034
editionsadinkra@gmail.com